


Николай РЫКУНОВ

КЭБИЙИЛЭЭХ
ОТТОР



ЯКУТСКАЙ • 1975

Николай РЫКУНОВ

КЭБИЙИЛЭЭХ
ОТТОР

(Хохоннор, поэмалар)



Саха сиринаэбн кинигэ издательства
Якутской * 1975

СТОГА

Стихи и поэмы

Художник И. Д. Корякин

Редактор М. Е. Тимофеев

Худож. редактор П. П. Соловьев

Техн. редактор А. В. Егорова

Корректор А. Н. Егорова

Сдано в набор 9/IV-1975 г. Подписано к печати 19/VI-1975 г.

Бумага тип. № 3. Формат 70x90 $\frac{1}{2}$. Усл. п. л. 1,86.

Уч.-изд. л. 1,69 Тираж 5000 экз. МЛ 01223. Заказ № 406.

Цена 9 коп.

Якутское книжное издательство
г. Якутск, ул. Чайковского, 28Якутская республиканская типография им. Ю. А. Гагарина
г. Якутск, ул. Кирова, 9.

Рыкунов Н.

Р94 Кэбининлээх оттор. (Стога. Сборник стихов и поэм). Якутск, Кн. изд-во, 1975.

48 с. На якут. яз.

В стихах этого сборника воспевается весеннее настроение, изображается красота родного края. Включены поэмы на публицистические темы современности.

Р 0763—084
М137 — 75 56—75

© ЯКУТСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1975 г.

С-ЯК

ТҮҮНГҮҮ ЭРКЭЭИЛЛЭР

Автобус харабын уота айан суолун тэлэйэр; тураллар, тымтык тутан, тобой аайы эркээйиллэр. Халты охсон, түннүүкпэр хатат уотун сабаллар, уо, мин ньэнкир сүрэхпэр суулустуу хатаналлар. Этинг, силлиэ дарбыйдын, суюбас тыыйыс устааптаах, сиртэн силис тарлыттыы, син биир туруох тустаахтар. Нафараада курдук өрүү дуоңуйаллар, киэн тутта, бырааңыныкка да өрүүр быраалтара суюбуттан. Үйэлэрин тухары үрдүк-мөнгүөн постара, дьонгио кэлтэй туналыыр дьолун билэр хастара. Құлұмурдәс автобустан күлүү, ырыа дъэргэйэр, тураллар, тымтык тутан, тобой аайы эркээйиллэр. Доботторуом, тыыннаахпына, орто буорга кими эрэ ордук саныыр буоллахпына, ол, сиччах — кинилэр!

* * *

Долгуйу диэн уон өнгнөөх
долгун бониуурун курдук;

Бааллар
араас бааллар:
торбο күөх,
сымала хара,
уот аалай...

Бары сааллан ааналлар
поэт сүрэээр балтатлы —
кыымны, ырыанан ыңылла,
кыстык буолан лынгкыныр.

* * *

Поэзия — кындыя кызыскын,
ымманытыахпын билбетим;
ыл, этиний эрэ кырдыккын —
бүрэчээммин буолбаат мин?

Талыы ньуургун сөбөммүн,
таалан-уулан турбутум.
Сөрөммүт этинг, иэбэнггин,
сөбүмэр кустук курбуутун.

Күн-дышл охтуу уунаннас...
Кэм даа, арай, куруутун
кэлтэй таптаан мунганаар
кэнэн уолчаан курдукпун.

Үйэбин да монгуум, бабар,
эйигин эрэ күүтэ,
хаалта диэн сонгуй uom суюба
халтай бинир да мүнүүтэм.

Ааттаһабын нийи, биэбэйиэм,
аһынымаар мингин, кэбис —
сол күн иэйним тэйинэ,
сойуом диэн дыиксинэбин.

Мин сааһыра быһытыйдым,
арай эн — бэйэнг бэйэбинэн...

* * *

Үлэ! Махталланнын үлэ—
олох тыыллар өңүөтэ,
уолан сааынг көмүөлэ,
үйэн дьоро киэнэтэ!

Үүт көлүйэни күндэлит,
үүнис ый хараабылын,
урдук дьолу күндүлүү,
үлэ бары — уруулуу.

Балтаһыт да илистэр дуо
балерина кыысчаан саһа?
Үлэбэ «үүрүн», «хара» суюх,
үлэ буолла — күн-маған!

Хоноонтон сындаалаафы
бүлбэппит поэт дьонир,
ханыктаах да күнду лаабынг
бийэеккин абай хонгнор.

Солотуута, дүйа суюх
солуутунныук тыл иһин
мунгу ылын мундуя суюх,
муннугун үүттэт, илиһин!

Қылбиэн кини сонордуур
сорун булчут эрэ билэр;
кини эмиэ, поэт курдук,
суюх эбээт өрөбулэ.

Байанай диэн талаан баайа,
байанай — кэрэ дьулуур;
хаары харбата, иэс баайан,
хаадыаттары эрэ дьоллуур.

* * *

Доботторуом, олортуюун,
тонголохпутун кумуна,
поэзия чэчирин тула;
кулүмнэтэ толортуюун
хоноон ойуор чорооннорун
уттаах хатан кымынан —
удьюор сахабыт тылынан!

Бәниэлэйдик сэлэхэ,
поэттар, көрсүстэххэ,
ырыанан күндүлэхэн,
ыалдыыттаар үгэстэхтэр.

Ыныах күн эрэ буолбакка,
ырыаны, күн сырдыгыны,
ходунаа-буолакка
хоюун дьон утак гыннын.

Поэт, дьолу байыта,
бигэ тыллаах эр дэттин,
биирбит талын айыта
барыбытын үрдэттин.

Доботторуом, олортуюун,
Тонголохпутун кумуна,
Поэзия чэчирин тула;
кулүмнэтэ толортуюун
хоноон ойуор чорооннорун
уттаах хатан кымынан —
удьюор сахабыт тылынан!

САНАГА ДЫЫЛ ТҮҮН

Г. Данилов кэриэхигэр

Шампанской бүөтүнүү
халлаангна ый кырайар,
курустаал түүн салгына
бакаал курдук оргуйар.
Чэйин, иһинг, эдэрдэр,
чэгиэн салгын утабын;
утоттаах дьолу күндээрдэн,
уулуссаа тахсыабын.
Суюхтуу санаан ааһыабый
ким аара быстарбыты,
сонгуйаммыйт ахтыабый
кэлбэтэх атастарбытын.
Килбигийэ, хойутаан да,
кинилэр кэлиэхтэрэ,
солуута суюх сүйутааттан
сонньйя күлүөхтэрэ...
Сыдьяайдар да куруутун
сырдык ый санаарబыл,
хаар кымын, харах уотун
хабылыкты наар хабын!
Шампанской бүөтүнүү
халлаангна ый кырайар,
курустаал түүн бүтүнүү
бакаал курдук оргуйар.
Көөннөөр сулус — бу
бакаал —
тыыннаах сылдъар аналбыт
көмүс дьолун, уо, бакаа
ингэринин хаалларбыт!

ӨТҮЙЭ УОННА КЫСТЫҚ

Кириитиктэр наар поэттар
«кинингэлэрин сирэннэр»,
Поэттар наар кириитиктэр
«кирингэлэрин кирэннэр»—
куланаллар дизн ааттыыр
куолуунпүт маны аахтын:
поэт уонна кирнитик,
миннинэрин билсиһэннэр,
өтүйэлээх кыстық курдук,
үйэлээх сааска дөбордуу,
хоһоон кустук хотуурун
хомобойдук санааннаар,
хатан ыстаал таманнаан,
хатыһан таптайаллар,
сытыы кылыс кылааннаан,
сытайан чапчыйаллар!

ТҮЛҮПҮӨНҮНЭН

Биир үлэлэхтэрбэр,
бинр өлүүлэхтэрбэр —
хатан ох тыллаахтарга,
ханыатчыт-поэттарга.

Хара куоска оботунуу
халаачыктын түүрүллэн,
хайа мунун, дъэ биирдэ
хам-баачы нуктаан испит
түлүпүнүм турооката,
түлтэ үөнө үктэннэрэ,
кынырыбыттын эмискеччи
кырдыгынын түспүтүгэр,
хаба тардан ылабын.
— «Хантаный? Дъэрэмэйэп даа?
Билигин абай табыста...
билбэтий, дъэ... Ээ, мин дуо?..
Хайыахлыний, ханаан да —
ханыатчыкка ханыатчыт,
харчы тэбэн буолбатах,
собо тылый саба да
сонун булар бааттан,
анаан-минээн кэлэрэ
ахсаан буолуу дуо, ама.
Хомойуман, баанаалыста —
хобордоохтон ылаат да,
итниитин сэмсэлиир
информация дийн мэлис.
Репортаж да кэмчи...
Эриирдээх дьонгнут, эчи.
Кынхалбатын онгорон,
кырдыга, бэйэбит да

сылы бына кэриэтэ
«сыарбаттан оттунаммыт»
сыккыраан олорор ыалбыт.
Арай, бу... хоноон оботун...»
«Ама дуо, добор, бу да киши
матырыйаал суюх дии-дни
маабыыттан майаачылаан —
эгэ бэрдэ ол буоллаа,
этэ охсууй, чэ, ыл абал!»
Көхсүбүн дъяллөрүтэн,
куемэйбин чөллөрүтэн,
долгуйар куоластынан
доргуччу аафан бардым:
кырытана-илбинэ турар
кырымахтаах арбастаах,
тайылбаннаах таңалаах
тайбам сиһин тайланан,
чыскыйа-кыскыйа сытар
чыстыай толоону сыйыан,
тымыр-сыдьяан тыккыраан,
тыраадыйан кириэн түнэр
тын боруобат үөнүнэн
тыргыллаахтын тыгыалаан,
хоноонум төлөн хаана
хонуун-мааны Дьюкуускайым
сүрэхийн ортолтуунан
сүүрүгүрдэн эрэрин,
сүргэлэрийн көтөбуллэн,
ис-испиттэн иэйэн кэлэн,
илэ-баачы, илэ-чахчы
истээхтииргэ дылыбын...
Унуктубутум, арай —
уот диехи хайынан,
миннүүгэс дийн бэйэлэхтик
мичээрдии сытар эбиппин!

САЙЫНГЫ САНААМ

П. Дмитриевкэ.

Дъэрэкээн аиннылаах,
дъэргэлгэн ооннуулаах,
сыламныр таалалаах
сынныга сылдаммын,
куөрэгэй чыччаабым
күн көмүөл уотунуу
кулумнүү кутуллар
курулгэн тойугун,
онгойук-чонгойук
онгоойук — сүрэхпэр
толору-томточчу
тоңуйан ыламмын,
томуроон дыбардаах
тохсуннүүм ортото,
кылыстырыт тымныбыт
кылаанын тоңута,
кыдымах дьайыннаах
кыраайбар ыстарбыан,
курэх-куөн дьоннорбун
күндүлээн үөртэрбиэн!

КУОБАХ-КУОБАХ БЭРГЭНЭЧЭЭН

Үрүн күннүү аралыйан,
үүнэн кэллинг тумантан,
дъэдьэн иминг сыралыйан,
дыбар суюун сымнатта,
куобах-куобах бэргэнэчээн,
уон сэттэлээх кэрэчээн!

Күлүмүрдэс мичээргинэн
күнүм аинын күллэрэбин,
симэх оттуу кэрэбинэн
сиirim үрдун чэлгитэбин,
куобах-куобах бэргэнэчээн,
уон сэттэлээх кэрэчээн!

Хайа дьоллоох уол обо
эйигин уулла таптыай,
ол таптаан бу күн сиригэр
үйэтин салгыы ыытыай,
куобах-куобах бэргэнэчээн,
уон сэттэлээх кэрэчээн?

Элэkkэй-чэгиэн саасты
мэлдьн сир күөх аналын
эн курдук талба кыстысын
мин ханылаан ыллыбын,
куобах-куобах бэргэнэчээн,
уон сэттэлээх кэрэчээн!

Таптал — куйаас кулуун
чафыл кымын ыңыхахтыы,
үрдүк тырым сулуун
өрүү сырдыы тыгыхахтын,
куобах-куобах бэргэнэчээн,
уон сэттэлээх кэрэчээн!

МААИЫСКАБА БИҮҮК ҮРҮАТА

Намылтыан,
нассыңытан, набыллык
Намға тунал,
Намға чабыл ый ыллышыр:
баай-баай, баайы-баайыска,
Маай кыыс, Маай-Маайыска.

Урүн күнүм,
үөрүүм-көтүүм кымчаана,
үөскүүр кэмим,
үүнэр үйэм кыысчаана,
баай-баай, баайы-баайыска,
баай кыыс, Маай-Маайыска.

Тэлгэһэнни
тэһинпээккэ чиэрэстээн,
бэлтиэр күтүөт,
бэрт диэн күтүөт уол тиэстэр,
баай-баай, баайы-баайыска,
баайым-дьолум — Маайыкам.

Саамай албан,
саамай талба аналлаах
сахам саана,
сахам кыына,
баай-баай, баайы-баайыска,
Маай кыыс, Маай-Маайыска.

* * *

Бүгүн мин мас
кыстырыбар
choоруос ыллаан ааста:
«Айхал-мичик!
Атастарбар
айхал аалай саастан!»

ТАҢЫРДЬА

Аймаңыта нүөлүтэр
ахтылбантан илистэн,
тумнастан-тууйуллан,
тула кулахаччыйаат,
таңырдьаны былдастым..
Таңырдьа!
Таңырдьа барахсан
кингкинээхтиир
киэн дъайбаан көхсүгэр,
сөрүү охсон ылар
сөрүүн дъүрүс сүүрүгэр,
тыналынан анылыайар
тыйыс байбал тынынгар!
Таңырдьа!
Таңырдьа тахсыый эн эмиэ,
эн эмиэ,
эйәбэс биэбэйнэм!
Сүүс көс сиртэн
сүрэх сүрэхпит
сылаһыгар сыламнаан,
иттиитигэр иттэн,
ханан дағаны
хапнахчы охсуллубатах
аһаңас айыы халлаан
араңас сулус чүмэчилээх
дыбарыаһын иһигэр
дыбарсыйар киэнэбэр
хаамса туһүөх иккисийэбин,
хара хаастаах биэбэйим.

СИЛИСТЭР

Симэр харангаба
сирэлийэ-бурулуяа,
сирэм тыргыллаах
сир ийэ үрдүгэр
силис тардар сибэкки.
Сибэкким барахсан
силигиллии үүнүө,
сириэдийнэ, синиэ,
симэлийнэ-сингниэ —
син бишир эмиэ
сир дойду үрдүнэн,
сирэлийэр факеллыы,
сибэккими өрө анныяа.
Өлбөт-сүпслэт өнгөлөөх
өбүгэ дьонум
өрөгөйдөөх үрүг күнгүэ
өрө ууналлар миигин.

КИНИГЭЛЭРИМ

Кыс мас буолан
кыстаммыт,
сааан буолан
сааыламмыт
кинигэлэрим —
кун инилэрим,
кинигэлэрим —
кундүлэрим.
Сыралбаниаах
сарсыардабын
сыйтайаниар
сандаардаллар,
курулгэннээх
кунускубүн
куунхурдэннэр
кундээрдэллэр
кинигэлэрим —
өбүгэлэрим,
кинигэлэрим —
өлбөт эрэлим.
Кулаат тимир
куйахтаахтар,
алтан-көмүс
ардайдаахтар,
синньэ-оңуор
симэхтээхтэр,
кып-кыһыллар
сарыаллы.
Кинигэлэрим —
өбүгэлэрим,
кинигэлэрим —
өлбөт эрэлим!

ДЬОЛ

Тула өттүнг
тула — дьол!
Ол ону баара,
уларыкаан мэйини,
орой-төбөт эрдэххэ
орууллуу турбаккын;
эмнүүк кулун,
эбий-добуй сүнүүххэр,
тапталга нахаа
талбаара уулан дуу,
дъалайа санаабаккын,
үөрэххэ ааһа
үлүүхүйэ өлөн дуу,
өйдүү барбаккын.
Онтон туран, дьэ,
отутунг уольдаан,
оттомура бынытыйан,
обонньорумсуйя сананан,
ортог-кэрий дойдугун,
олохпут онкуулун
тургута-одуулуу абыд
турдаахына дуо, добоор —
тула өттүн тула,
туох баанаамай диэх айлаах,
толуу-бастынг дьолунан
толбоннора ооннуу
олорор эбит ныин,
оболоор!
Обо сааынг —
оңуор-бичик дьол эбит,

куөнөх чааһын —
кулүм-мичик дьол эбит!
Төлөн-мөбүл үйэбэ
төлкөлөнөн түспүтүн
төрөлкөй дьолунг эбит,
Советской сир ийэбэ
сириэдийэн үүммүтүн
ситэри дьолунг эбит!
Үүт чаран сыйдаайдаах
үрдүк, чабыл сарсыарда
чэмэл күннүү
чэбдигирэн турарын —
дьол!
Үөлээннээххиң кытари
үөрэн-көтөн күлүмүрдүү,
үүрүүж-харылыйя,
үлэллий-үрдүү сылдьарын —
дьол!
Үйдигаттан ымманыйан,
ыраас харабын уута
ыгыллаа тахсарын тухары,
ыллыыр-туойар
аналлаабын —
дьол!
Дьол — ныилбэkkэр
кыныл обон сылаастырыа,
дьол — иэдэскэр илгийэр
алаас тыниа!
Тула ёттуң
тула — дьол!

ТИТИРИКТЭР

Сыны-алаас кэриплэрин
ситыы -тырым сыйтарынан
сырылаачы тунуйяннаар,
сымаланан оргуйяннаар
кух тингим кутуругун
көбүччү туппут курдук
кух төлөн киистэлэрин
куи уотугар умньаанинаар,
кулүмнэтэ оонньоониор,
куёл уутугар ыналлар,
куи аиныгар унаарына,
куөгэл-нусхал хамсыллар,
куөгэлдьинэ суугуунууллар.

Ол суугунга иниллэр
олох өлбөт мөккүөрэ:
олонхо сөнг дуораана,
обом мунна сурдургуура,
ийэм нарын тыллара,
ириэнэх сааскы самыр
сэлиенний долгунा,
сирилэс силлиэ тыниа —
сир эгэлгэ дорбооно.

Чыычаахтарбын үөрдээри,
чысхаантан чачайбакка,
хаардаах тыланы оймооммун
харыйа бына сылдьан,
эдэр-чэгиэн сэгэрдэргин
эмис көрсөн бэркэ үөрдүм —
чысыйяар сыйты тыалга,

чыыстай буолак унгуоругар,
хатан хомус тылыны
хатылланы имиллэн,
чынкынаңа тураллар,
лынкынаңа ыллыллар:

«Баай ийэ тайбабыт
барбара туруоба
куруутун,
керүлүүр сыйммыт
хойутун.

курэммэт буолуоңа
Систэрбит эттэрэ
ситэннэр-хотонор
биңги
лингкизэс тииттэрдээх
лингкир тыа буолларбыт
дэһэбит.

Көмүңү-алтаны
көхсүгэ сүгэммит
кунүс-түүн,
саңылы-кырсаны
санныга таһаммит
саас-куңүн
кылбаннныр ыллыгы
кырыппа кылыны
сыйнаммит,
шиала буоламмит
ыллаңа-лынкыны
сытыахпыт».

ИИРЭ ТАЛАХ ТҮҮНАН НОМОХ

Балерина Е. Степанова.а.

Өлбөт мэнгэ уулаах
Өлүөнэ кырдалын
сыдъай ый дабайар
сынгана сыырдарын
ириэнэх буоругар
ирииньэх күөх иирэ
буоруга-торууга
булкуңан үүнэрэ.

Муус толон
мускуйдуң,
кыдымах
кынайдын —

иэрийэр чысхаангы
иэмэхтий иеңиллэ,
илбиргэс кыаңаанын
илгистэн кээхэрэ.
Күүтээхтий буолара
Күн Уолан кэлэрин,
күндүтүк тутара
Күн Уолан эрэлин.
Көбөччөр аттардаах
көтүтэн эрэрин
унаара далбаатаан,
уруйдуу киирэрэ.

Дъэргэлгэн кырдалга
дьнэрэнкэй тэбэрэ,—
хоту сир хомуна,
хомурах обото

үрдүгэ олуһа
өрөгөй бајата.

Иинэбэс бэйэтэ,
имииллэн, илбиин!
Хомоюй ийнитэ
хошуунун! Килбиэнин!
Ол иһин, ол иһин
үлүскэн көмүөллээх
адаархай долгуннаар
атабар үнэллэр,
танталы алгырын
талбааран истэллэр.

КЭНКЭМЭБЭ

Үог үрүйэ

Өбүллүбэт үрүнг көмүс
үктэллээхпит дэһэрдии,
үрүн көмүс үөттэриг
үрүлүһэн тураллар,
кылдыылыны қыһыл көмүс
кытыллаахпыт дэһэрдии,
қыһыл көмүс долгуннарын
кылыгыры усталлар,
кэрэ-сырдык түөлбэлэрдээх
Кэнкэмэлиир үрэбийм.

Сайынги өнгөр куяаска
саалыр-буулур аттанан,
сатылаан саллангаан,
Салбантан түһэн иһэн,
күлүмүрдэс уугуттан
көхсүнү анъян ааһар
малааһынгы да сылдардаабар
махталлаах, күндү буолар.

Тиитиг ахсын сындыстынаа
тиингим ойон субурийар,
хатынг, ыарба ыллыктанан
хара улар кулуүйар;
сынг ойуруунаи, алынан
сыыдам тууттар ыллыыллар,
дуораан буолан чуураадыйан
дружбалар дырылыллар.

Буугунас дыыл обуһунуун
буулаа дуул мөккүөрдээх,
муос туйахха буоланнаар,
мускуһар сылгыларым
кыаһаан муус дъанхаларын
кыыгыначчы илигистэннэр,
лаанкылардаах курунгаарын
лыңкынатаа кистниллэр.

Үлүү сэрии сылларыгар,
үоттаах кураан сыралыгар
көрүөх-билэ дьонноргун,
күстэххинэн күндүлээн,
күнгэ өрө тардарын,
үләһит хоһуун ыалгын,
үөрэбинэн үтэлээн,
үөлэстэрин кыымнырын.

Кэнкил хара тыалардаах
Кэнкэмэлиир эбэkkээм,
кэрэмэсчэй саһылгыттан
килбиэннэрдээх кэскилгин
кэрэхсээхтийн көрбүппүн
кэрээбэтчэй кэбэн тэнгэ
кэнсээхийднир буолларбыан!

Буспүт сугун сулустарын
буурай хара түүниэрим,
харданг эһиэ буолаахтаан,
хаарга тэбээн сылымнатар
хатан тымнытыгар да
хам ылларбакка,
ыллаан лингкинин сытар
ыстаал аалыы турбанан,
эйнгииинин сэлэлэһэ,
эйэргэһэ-сэлэһэ,
күүгүнүүр модун уохтаах,

күлүбүрүүр
күөх төлөн сүүрүктээх
дьолуо уот-үрүйэбит,
дьоулкалаах сүннүү булан,
дьоллоох Дьюкуускайы
туһулаан,
дьулуурия устан эрэрин
долгүйа-үөрэ да көрөбүн.

өтөн

Күннүк Уурастырыпка

Көбөн күнүм баттаңыны
көмүс аалай саңахтартаң
саты күнүм лаглайдаахтаан,
сааскы көтөр абырымынаан,
отууланаар тумул тыабар
оргууй хааман истэхниэ,
сымалданан чабылыйар
сырдык чагдам унгуоруттан,
алангхалаах мырааннартан
алгыс ырыа дуораныйда:

hyu-hyo, hyu-hyy,
hyu-hyo, hyu-hyy.

Көмнөхтөрүн илгээхтээннэр
көнгүл тыыммыт лабааларым,
көтөх көрдүүр оболордуу,
кунгыг өрө далланалыы,
көбөрүөхчэ тунаарыйан,
куөгэлдүйнэ унаарынгар
ала-чахчы алгыстардаах
албан кэммит иһэр курдук.

hyu-hyo, hyu-hyy,
hyu-hyo, hyu-hyy.

Итни мыраан эркиннэрдээх
илгэ-быйянг кытылларбар
тыраактардар тырылыыллар,
куөрэгэйдэр дьюруулуллар.
Буулка курдук анкылыйан,
буруолуу сытар буолактарбар

Өлбөт мэнэ уута буолан,
Өлгөм самыр — сиэмэ түнэр.
hyu-hyo, hyu-hyy,
hyu-hyo, hyu-hyy.
Аннъян эрэр ачалардаах
алаас таала кырдалыгар
көмүс сиэлэ үрэллэнний
куөллэнийэ ооннуур күммүт,
халың хаары туораабычча,
ханғыл кунга ханаабычча,
дышырылаачы кистээбите —
дышырыбылламыт күөлүм мууна
куөрэллэнэн көнгүл барда,
көнгүс уута барылаата,
тынниаңалы тыбырыбыта —
тырыбынаас долгун сүүрдэ.

hyu-hyo, hyu-hyy,
hyu-hyo, hyu-hyy.

Күлүм-чабыл мичилийэн
кунтэн күнүм набылыйда,
кэрии тыаттан дыэрэллэнийэн
кэрэ дуораан намылыйда;
ыллзыыр аалай сарсыардабар,
ыллзыыр күнүс, киэнэлик:
таптал уота сыралыйар
талба сааңыг ааңа илик,
hyu-hyo, hyu-hyy,
hyu-hyo, hyu-hyy.

КЭБИНИИЛЭЭХ ОТТОР

Салаа оттон самсананнаар,
угайыттан улаатаннаар,
түөллүбэт түгэхтэнэн,
сингибэт силистэнэн,
алаас-сынны ахсытынан
арын-уохах асхарыйан,
үтүмэнниир да дылтан
үүнэ, урдүү турдахтара

Кэбиинилээх оттор!

Кэбиинилээх оттор!

Арбастарыгар самыр тохтор,
атахтарыгар буурба охтор.
Көлүүр обуун санатар
көлөүн, буор сыйтаахтар,
сынгаа мыраан курдук
сыбаллыбат түстээхтэр,
кинжиниир халлаан курдук
киэн-холку көбүстээхтэр.

Кэбиинилээх оттор!

Кэбиинилээх оттор!

Күүнгү дылэй киэхэ
курехтэн быстан инэн,
куөрэ, алаас сабатыгар
куруелээх окко анныллан,
итии-сылаас хооньугар
ирэхоро сылаанийан,
кынажабын умнангын,
кыныл оболуу букуруу,
ойбут күнүм уотуттан
унгуобурбаан, сыламнаан
үнүктуоххар днэритин

утуйан хаалар кэрэтин!
Онно түһээн көрөрүм
орой-мэнник улдыааны,
окко ооницуу-көрүлүү,
обус сиэтэр уолчааны.
Аёам ол отун үрдүгэр
атырдьаца кылбаныы,
хаастан хааны төгүрүтэ,
халлаанна ыттан истэ...
саамай кылаан түүгэр,
сарданан саккырыы,
кулумурдэс хоруоналыы
күнү ууран чөмчөттө...

Кэбиинилээх оттор!

Кэбиинилээх оттор!

Сайын илгэ быйанын
саныларыгар сүгэн,
курүлэс күнүм уотун
көхсүлэргэр төргүүлэнэн,
силбиги, тонкууну кэхэн,
силлиэнни, туманы силэйэн,
сыырдары дабайталаан
силбалара быстан,
систэри чиэрэстээн
сэниэлэрэ эстэн,
бөлөбүнэн дыүккүүнэн,
бөхүөлэктээн ихэллэрин,
хаарга туораан тахсаммын,
хайгыы-сөбө хаалабын...

Кэбиинилээх оттор!

Кэбиинилээх оттор!

Кэнэбэхин кэнчээрибэр
кэриэс гынан туроортуур
ханиаларый миэннэрэ
ханаас лөкөй отторум?

Күүтэ түүнг,
күүтэ түүнг —
өссө күөйгө илик күүн,
өссө ууруом турар түүн —
Күүтэ түүнг,
күүтэ түүнг.

БУҚВАРЫМ ТҮҮННАН ПОЭМА

1

Букварым,
букварым —
хаардаах бугул саба
халың, сүдү кинигэлэр,
хатат тилэбин саба
хатан, чараас кинигэлэр,
өркөн-төлөн тыллаахтар,
өлбөт-сүпштэ тынынаахтар —
бука бары,
бука бары,
эбэлээтэр эбэлэрэ,
энэлээтэр энэлэрэ
эн эрэ буолабын,
эн бааргын!
Аалы өргөс кылааннаадаах,
айа курдук иёниллээх,
хатан кирис тардылаах
хас буукубанг —
муус болую олуурдаах
муударас тонг ампаардарын
күлүмэх аптаах
күлүүстэрин тыла.
Талы-мааны санаалаах
Таал-таал эмээхиснин,
чэнгнэ-мууска хам систан,
чирэстэхэ сиппэйт
саха кыратын-кыламматын
санниттан өрө тардан,
саарданалаах чылчаалга

сөлдийн ажлын
Советский былааным
сиэдэрэй бэлэбэ —
түөрт уон толуу ампаартан
түөрт уон күлүүс тыллаахпын!
Ампаарым ахсын
ааныттан аньяа
күн уота кылааннаах
күндү түүлээх баар:
кырынааным-кырсам
кылаан өй диэннэр,
үүхүм-киниим
утю санаа диэннэр.

2

Түөрт уон түмэн ампаарым
түөрт уон күлүүхүн тылын
былдаан-талаан олоортор
былыр баайдар-тойоттор.
Быыпастыгас былчынгаах,
быыра-дохсун санаалаах
манчаарылар эрэ арай,
маан күннэрэ харааран,
хаңырыбытынан сүүрэн кэлэн,
халбаннарын хайа тэбэн,
кылаат бэрдин үллэнгэтэ,
кылыс тэнэ кылбаннатан:
«Кылаан билээн! — дин албаан,
кыра-кыламмат ыалларыгар
түнэтэхтээн биэрэннэр,
түрмэбэ дьүүллэннэр,
төрүт буорум үрдүтэн
унуохтуун мэлийбиттэр...
Арай, сулус ааттара
алмаастыы чабылыай!

3

Букварым,
букварым!
Аан мангтай этэ дин били,
артыйн плиибэр ылан,
арыяаппын кытари —
арылы кустук ооньоон,
тула сабах интэ
туналыйа күлбүтэ.
Санга хаарым кэриэтэ
саншада суюх илиискэр,
онохторун иинигэр
оллооннуу ууран олорор
обоньооттор курдук:
«Кэр, дъэ, бу
көрсүө обо!» — дин
куө-дъаа буолбахтыы,
көтөбөн ылан мингин
кыһыл көмүс бытыгынан
кычыгылата ооньуюх курдук,
илгэ-сылаас мичээрдээх,
ис киирбэх сэбэрэллээх
Ильич — улуу энэм
олорорун көрбүтүм,
олус динэммин үөрбүтүм.
Ойуччу чабылхай
ол күнүс, дъэ, мин
дьиэрэнкэй тэбэммин
дьиэрбэр тийээтин,
обону-урууну
оронго муннаммын,
оностон олорон,
ойутун-бичигин
оомойдуу сылдьаммын,
омуннаан-төлөннөен

оличчу кэпсээммин,
олустук сөхтөрдүм,
остуоруйа курдук дэттим.
Аны туран, дьэ,
ааха түнэммин,
абалаах ийэбэр
А буукубаны
ааџан биэрэммин,
алыстык астыннардым.

4

Төлкөм төһүүтэ буолбут
төрөөбүт алфавитым
аан арыааччы,
айах тутааччы,
айхал амалыйааччы
ааттаах утүө санаалаах,
алыс көнө майгылаах
А буукубатын,
агроном Ылдъяаба
абам ыпсаран биэрбит
ачаах маңыгар ханылаан,
адъас начаас булсубутум,
атаас-довор туттубутум.
Ааттаах утүө санаалаах,
алыс көнө майгылаах
А буукубам барахсан,
аџал эрэ баплабайгын —
абыйах хонуктааўта
аччыгыйкаан кыысчааным
аан мангтай айах атан:
«Аа, аа!» — диэхтээн,
санга аллайар буолбут
саргылаах сурабын

кэргэним Дьэбдьинэй
кэмбиэрдээн ыыппыт.
Ону туран эбээтэ:
«Оюм сыына, хор, бэлиэр
буукубаны билэр
буолан эрэр», — диир үү.
Айхаллаах атаһым
А буукубам,
анытын дајаны
кыысчааным ыллыгар
кытыаста умайый, —
обоком суюлугар
олукта тэнитий!

5

Ол туун, дьэ,
кинигэбин кытта
кичэйэн сантаммын,
хоонньонон сыйтабын.
Хойүкка диэри мин
аргый сурбжан иһигэр:
«А, утайдунг дуо?» — диибин.
«Аа?» — диэн чабаарыйар
атаһым онуоха...
Устунаан, түүү-түүү,
утайан барабын...
Дьэ, дынкти диэтебиг! —
дьэргэлгэн суһумнаах,
дьиримиэс уоттардаах
дьэнкир таас дыбарыас
дьэндэйэн турдаахтыр:
«Букварь» диэн эбигт
бу кэрэмэс дынэбигт.
Харабым алаадыйан,
хантайан турдахпына,
арай, эмискэччи

ааны тэлэйэ баттаат,
А буукубам сангата
алтанаахай чуораанны
айманаахты түстэбэ!

Аралыйар кустуктаах
араас-араас хостору
аһан-сабан,
ааһыталаан,
халыыс таас таманнаах,
халлаан курдук кинкинээбит
халыянай саала
халжанын тэлэйиппит —

өркөн күнүм уотугар
өрө күлүбүрүү олорор
өргөс-кылаан үөрбэлэрин
өрө тупптуунан,
ођо-тунгуй көрүнгнээх
отут тођус бухатыыр,
сүһүөхтэрин бокутан,
сүгүрүйэн ыллылар:

«Эдэркээн сирдынппиэт,
эн этийн эрэ кэрэх —
ууга тимирэртэн,
үокка да кэриэрртэн
үолуйан туруохпут суюба,
сирдээ биңгини —
сири-сибири
сиксигинэн тилнийэхпит,
хамаандалаа биңгини —
халлааны дађаны
хасты тэлэйиэхпит!»

6

Дуоскада тахсангын,
Сүүһүнг көлөнүнүн ньуххана,

38

сүһүөбу сүһүөххэ холбоон,
эппэт кэлжэй буолан,
эрэйдэнэ ађай турангын,
эмискэччи тыл танааран,
дъюолкада да кэлбиттээбэр
дъэлуютук дъоллононгун,
сана аллайарын баар
сатаан этиллибэт
саргылаах үөрүү дин!

Бастакы кыһынгын
бараан иһэнгни,
тылтан тылы аађан,
тылга тылы холбоон,
учууталыг мичээрдиир,
улам туланг сырдыыр, кэнгири.

Манган күнүм анныгар
мангнайгы дин
барыта дађаны
барда маҳталлаах:
мангнай үөрэммит күнүнг,
мангнай билбит кинигэн,
бастакы килбик иэйнин,
бастакы ођон...

Сүүсчекэлээх обонньордуу,
сөмүйэбин тайахтанан,
сүүһүнг мыччыстан олорон,
сүһүөхтээн мангнай аађар
суду мөккуөр, туругур!

7

Букварым,
букварым —
сарданалаах олобум
сарсыардааны чолбоно,

39

аартык суолум төрдүгэр,
аар хатынгын үрдүнэн
көбүтэ күлбүтүн,
угайа турбутун —
обом эрэ буолларгын,
ортог туруу дойдуга
олорорунг устата,
утүөбэ эрэ ўөрдүс,
кэрэбэ наар кэkkэлэс,
кырдыгы кытта кыттыс,
куххэ көбүй,
күнгэ дъулус! — динггин.

Алгыныг баңа
арылаах буоллун!

Хаарыан-харамай тылларгын
харабым харатыны
харыстаахтаан сыйдаммын,
кыысчааным сурэбэр
кым гынан кыбытыам,
ул обом кутугар
ут гынан кутуом!

МОХСОБОЛ ҮОННА СУОР

(Публицистическая поэма)

Ночной зефир
Струит эфир
А. С. Пушкин.

Дирбнэн-дарбаан күннэргэ.
П. А. Ойтуунуский.

I

Сир
нуктуур курдук
түү бэриинэбэ,
нунаан үллүйэр

суоржанныы,
Хаар эрэ куучургуур
хаатынкам тилэбэр,
Хаар эрэ бурбаннныр...
Чүү!

Туох тынгкыныр,
боруобат дуу, бийтэр
кулгаах чункунуур?

Суох, ити
чуумпу чуннуур —
сы хаары бааһырпакка,
сыбдыйа сыйдьан,
саһыллы

Чуумпу чуннуур
арахпакка:
уоскута сатыр
сүрэбий,
утута сатыр
сээрэбий.

Албыдыйар бу чуумпу

абылса дуо күпүн —
хахсаат күйаар
хардаачы
 кырбый тыалын
 сайынаммын,
кый халлаангы
 хайынабын —
этим саанынан
ильт-бааччы,
ильт-чахчы
истээхтиибин,
истэбии:
 куугуунур эфир,
 чунгкуунур эфир!..

2

Саба быраан
сабајалаан көрдөхпүнэ,
Индикатор уотунуу
имингиир күөх сулус —
ити, дъэ,
сүгэ сылдьар
сүүнэ приемнигын
сүүнүөбэр ууран,
сөһүргэстээн олорон,
куораан далай ытыстаах
космос «бонньор
 түүн үөхэ
куруук аайы,
 куруук аайы
хамајатык да
хаба сатырга дылы
Сир барахсан
 холку-нарын,
Сир обургу

42

баламат долгуннарын:
куугуунур эфир,
чунгкуунур эфир!

3

Куу-хаа буола түһэр
кулгааым иһ...
ол онно да суюуур
одун охсуүнүү,
хабыр хапсынны:
хабырына-хабырына
хабаржаттан ылсынны,
хадыктааны,
хадырыйсын,
хардыгынааны,
 силлэхии —
ханаан да
 суюх онно иллэхии!
Дууна тулуйбат ыяа-хайа.
дорбоон
дорбоону дэйүйтэр,
дорбоону
дорбоон тууйар.
Өстөөх тахсар
өйүттэн,
өстөөх өлөрүнэн мөхсөр,
харангарар халлаан көхсө,
халлаан киэбэ кингиниир:
 ЭИЭ — СЭРИИ,
 СЭРИИ — ЭИЭ
 ЭИЭ — СЭРИИ!

Икки
 үйэ-саас
 үөлзэннэспэт тыл
Мохсооболлоох
Суордуу

43

бобута кытаахастылар,
куен көрсүстүлэр,
күрэх былдастылар
Сырдыктаах
Харанга,
Кырдыктаах
Сымыйа,
икки үйэ,
икки идеология!

4

...Субу
быста-быста
кэлэргэ дылы
сулус өлөр кыланыта.
Андромеда атабынааы
аймахтарбын быннаталы
ыра-хараабылларым
ыйлаана аттанилар.
Харахпар арыллар
халлаан улафата,
сүрэбим —
сүүнэ локатор,
сүрэбим куунар
баарафай мирдэри,
бигинир хас
тэбэр тымырдарын.

5

...Хороонноругар уу киирбит
кутияах оболорунуу
сулдуугурааналлар,
чыбыгырааналлар,
чааркаанга үктээн

44

татыннахайданаллар
сын тыа
сыгынабын анныгар
сыла сытан,
үспүйүөн үлүгүнэйэр
үөн-курдъаба шифрдэрэ.
...Өлөрө сатыыр
өй-сүрэх эрэлин,
үүн түүнгэ
улайан хонор бөрөлүү,
Америка
куолаана.

Чабыланар,
дьантсыйар,
нылбаарытар,
нымаатымсыйар,
сүтурбаланар,
сулукуччуйар,
айынан кубулуммут
абааһы кынтыны,
сарайын сирэйин
сантынан,
сүлүүннээхтик,
сүөргүтүк
кулэр
Америка
албаалалаах куолаана.

6

...Дойду туһүлгэтэ
дуолан Москвагаттан
доллонуйяа устан эрэр,
көмүөл уутун курдук,
көнүл норуот куолаана
күн бүгүн илэ-бодо,

45

кулумэх күүстээх ракеталын,
халарыктаах халлаанга
ханырдан тахсан,
хараанга күүстэри
хампрытынан эрэр —
айхал-талба!
Үөдэн бинстэрин
үлтүрүүтүнэн эрэр —
үөрүү-мичик!
Адьырба баайдар
абыс уон абыс
аахар албастарын,
ообуй илиминин
обуурдаан иилэ баайар
обуруктаах
ап-чайрай быаларын
Кырдык — диэн
кыларыйбат кылааннаах,
Дылуур — диэн
үйадыйбат уүнктаах,
оонньулаах
ут-курбую болотунан
быта курдук
бынта дайбаан эрэр,
кэйгэс курдук
кэйгэллээн ахан эрэр —
уруй-айхал буоллун,
уттаах ураа турдун!

7

Сир
нуктуур курдук
түү бэриинэбэ,
нуһаанг уллуйэр
сурбаны.

Хаар эрэ куучургуур
хаатынкам тилэбэр,
хаар эрэ бурбаныыр...
Долгуранга,
хаар кэриэтэ,
Дууна-кут ууллар.
Харааны күлүмурдээтэн,
сындыыс сууллар.
Бука,
кулгааххыт үүтүн
буелүү кутуллан,
буоскаллы хам тоңмотор
бу сөнг чуумпу.
Абылангаах олох кууһан,
анаарыһыманг балыктын,
сири-халлааны баһылктын,
симиттимэн — эрдийн!
Дьоннор!
Дьоннор, уүнктан,
сэргэх кылааны
уүнктаан!
Чугаатымаг,
чуумпу
албын саһылын,
иһиллээн бары
тахсан эфири,
эккит саана
аһыллан!

И Н И Н Э Б И Т Э

Түүнгүү эркээйилэр	3
*** Долгуйуу дин уон өнгөөх	4
*** Поэзия — кындыа кызысқын	5
*** Улэ! Махталланныи үлэ!	6
*** Доботтороум, олортуюбунг	7
*** Санга дыыл түүн	8
Өтүйэ уонна кыстык	9
Түлүпүөнүнэн	10
Сайыкны санаам	12
Куобах-куобах бэргэхчээн	13
Маайыска ба биник ырыата	14
*** Бүгүн мин мас кыстырыбар	15
Таһырдъя	16
Силистэр	17
Кинигэлэрим	18
Дъол	19
Титиректэр	21
Иирэ талах туһунан номох	23
Кэйкэмэбэ	25
Өтөн	28
Кэбинийилээх оттор	30
Букварым туһунан поэма	33
Мохсојол уонна суор (<i>Публицистическая поэма</i>)	41